

# Porez na dobit korporacija

- Prvi put je uveden u švajcarskim kantonima 1870 u formi poreza na imovinu akcionarskih društava.
- SAD ga uvodi 1913, Velika Britanija 1937, bivša Jugoslavija 1928 u formi poreza na preduzeća pod nazivom društveni porezi. Srbija ga uvodi 1992.g.
- U poreskim prihodima OECD učestvuje u prosjeku 9,7%. (Japan-22,8%, Njemačka 4,8%, SAD 11,9%)

# Teorijska razmatranja

- Sve do druge polovine XIX v., finansijska teorija je zastupala stanovište da se preduzeća ne trebaju oporezivati.
- Oporezivanje preduzeća je otvorilo dva pitanja:
  - 1. Ako se dobit oporezuje samo na nivou akcionara, šta je sa onim djelom dobiti koji se ne raspoređuje u dividende?
  - 2. Ako se dobit oporezuje i na nivou akcionara i na nivou primaoca dividendi, imamo dvostruko oporezivanje, odnosno nejednak tretman prihoda od poslovanja društva lica u odnosu prihode od poslovanja društva kapitala.

# Ekonomski dvostruko oporezivanje

- Predstavlja pojavu kada se dividende oporezuju dva puta:
  - na nivou preduzeća,
  - na nivou akcionara.
- Mogući (teorijski) pristupi:
  - klasični pristup (smatra da je ekonomski dvostruko oporezivanje opravdano i da ga treba zadržati)
  - Integracijski pristup; Zalaže se za određeni obim integracije ova dva poreska oblika. (potpuna ili djelimična integracija poreske osnove)

- *Klasični sistem*; naziva se i absolutni sistem poreza na profit preduzeća, predstavlja čisto ekonomsko dvostruko oporezivanje.
- Primjenjuju ga mnoge zemlje: Belgija, Španija, Luksemburg, Holandija, Švajcarska, SAD.
- Prednosti:
  1. Pogodan sa stanovišta socijalno-političkih ciljeva,
  2. Odbacuje značajne fiskalne efekte,
  3. Favorizuje akumulaciju dobiti u odnosu na raspodjelu na dividende.

- Nedostaci:
  1. Favorizuje finansiranje investicija putem kredita,
  2. Diskriminiše dividende u odnosu na druge prihode od kapitala (kamata, preduzetnička dobit, renta)
  3. Favorizuje druge oblike preduzeća (ortačka društva, inokusno preduzeće) u odnosu na društva kapitala.

- Sistem integracije:
  - potpuna integracija (predstavlja potpuno izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, jedino primjenjuje Malta)
  - djelimična integracija:
    1. Na nivou preduzeća,
    2. Na nivou primaoca dividendi

## Djelimična integracija na nivou preduzeća

1. Metod diferenciranih poreskih stopa; dio profita koji se raspodjeljuje na dividende oporezuje se po nižim poreskim stopama.
  - primjenjuje ga Austrija, Japan, Portugalija.
  - Nedostatak: Preduzeća koja imaju filijale u drugim zemljama transferišu dio dobiti u vidu dividendi u zemlje sa nižim poreskim stopama, a potom vrše reinvestiranje.

2. Metod dedukcije dividendi: Dio iznosa isplaćen na ime dividendi isključuje se iz osnovice poreza na dobit.

- Prednost: kamate i dividende se isto tretiraju
- Nedostatak: svodi se na oporezivanje akumulacije
  - Primjenjuje Švedska, Norveška, Finska i Grčka.

# Djelimična integracija na nivou primaoca dividendi

- 1. Djelimično isključivanje (djelimična olakšica), dividenda se djelom isključuje iz osnovice poreza na dohodak fizičkih lica.
  - - Primjenjuje ga Grčka, a za manje iznose dividendi SAD, Kanada, Holandija.
- 2. Sistem imputacije (pripisivanja)
  - - Najkomplikovaniji sistem, podrazumijeva plaćanje poreza na cjelokupnu dobit, u drugoj fazi se cjelokupna dividenda oporezuje progresivnim stopama, u trecoj fazi se odobrava kredit za porez plaćen na nivou preduzeća.
  - - Primjenjuje ga većina OECD zemalja.

# Elementi poreza na dobit preduzeća

**1. Obveznik:** Obveznik ovog poreza je privredni subjekat koji prodajom roba i usluga na tržištu ostvaruje dohodak. Može biti društvo lica ili društvo kapitala.

- Rezident zemlje je obveznika za cijelokupan dohodak bez obzira gdje ga ostvari(princip svjetskog dohotka)
- Nerezident je obveznik samo za dohodak koji ostvari na teritoriji zemlje u kojoj posluje (teritorijalni princip).

- Kriteriji za utvrđivanje rezidenstva
- Rezident neke zemlje je pravno lice koje je na teritoriji date zemlje:
  - osnovano (upisano u sudski registar)
  - ima sjedište stvarne uprave ili kontrole (utvrđuje nadležni poreski organ)

- **2.Osnovica:** Dobit koja je iskazana u poreskom bilansu-oporeziva dobit.
- Bilans uspjeha se koriguje na osnovu zakonskih propisa kako na strani rashoda, tako i na strani prihoda, te se dobija poreski bilans i iskazuje oporeziva dobit.
- Na strani prihoda koriguju se :
  - transferne cijene (transakcije između povezanih pravnih lica moraju se uzeti po tržišnim cijenama)
  - Vrijednost zaliha: priznaje se u visini njihove prodajne vrijednosti na dan podnošenja poreskog bilansa.

- Korekcije na strani rashoda:
  - - troškovi materijala i nabavna vrijednost trgovačke robe moraju se iskazati metodom prosječne cijene,
  - - Bruto plate se tretiraju kao poslovni rashod i isključuju se iz dobiti ( izuzetak su primanja zaposlenih po osnovu učešća u dobiti),
  - Amortizacija:
    - jednom izabrani metod amortizacije mora se primjenjivati do potpunog amortizovanja sredstva,
    - propisima se određuje gornja granica amortizacionih stopa.
- \* Rashodi za određene namjene se priznaju samo do određenog iznosa ( izdaci u humanitarne svrhe, članarine udruženjima i komorama, reklama)

- **3. Poreska stopa:** Najčešće se primjenjuju proporcionalne i jedinstvene poreske stope.
- Proporcionalnost:
  - -da bi se izbjeglo dvostruko progresivno oporezivanje dobiti,
  - - ne vrši se diskriminacija obveznika sa stanovišta profitabilnosti.
- Jedinstvenost:
  - diferencirano oporezivanje skuplje i komplikovanije,
  - vrši se diferencijacija po privrednim granama i djelatnostima,
  - gubi se alokativna neutralnost fiskalne politike.

- **4. Poreske olakšice:** Daju se u vidu:
  - - ubrazane amortizacije (ekologija, unaprijeđenje naučno-istraživačkog rada i sl.)
  - - umanjenje poreske osnovice: (najčešće radi stimulacije ekonomskog rasta).
  - Poreski kredit( za zapošljavanje novih radnika, osposobljavanje i profesionalna rehabilitacija invalida obveznik u kog je uložen strani kapital i sl.).
  - Oslobođanje od plaćanja poreza: (novoosnovano pravno lice, nove poslovne jedinice u nerazvijenim opštinama i sl.)

# Način plaćanja poreza

- Poreska obaveza se plaća po osnovu poreske prijave, odnosno rješenja nadležnog poreskog organa.
- U toku godine se plaćaju akontacije ovog poreza.

## Grupno oporezivanje

- Omogućava da grupa kompanija (matična kompanija i njene filijale) vrši poresko konsolidovanje, odnosno da vrši međusobno prebijanje dobitaka i gubitaka čime konačna poreska obaveza može biti značajno manja.
- Transferne cijene su cijene koje se formiraju između povezanih lica. Ona često mogu u poreske svrhe određivati cijene koje se razlikuju od tržišnih.
- Utanjena kapitalizacija se javlja kada se odnos između vlastitog i pozajmljenog kapitala pomjera u korist pozajmljenog s obzirom da je kamata odbitna stavka u poreskom bilansu.